

Bebele ya Bana E hlahisa

Paseka ea Pele



E ngotsoe ke: Edward Hughes

Lipapiso ka: Janie Forest
Alastair Paterson

E fetoletsoe ke: www.christian-translation.com

E fetotsoe ke: Lyn Doerksen

Pale ea 54 ea 60


www.M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

License: U na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,
ha feela u sa e rekise.

Sesotho South

Mosali eo o ne a eme
ka leralla le lerata,
mahlo a hae a hloname
a shebile sebakeng
se tšosang. Mora oa
hae o ne a shoa.
Mme eo e ne e le
Maria, mme a ema
pela Jesu moo a
thakgisitswe
sefapanong.



See sohle se etsahetse
joang? Jesu o ne a ka
phethela bophelo bo
monate joang ka tsela e
mpe joalo?
Molimo o ne
a ka lamella
Mora oa hae
hore a khokhotheloe
sefapanong hore a
shoele teng? Na Jesu
o entse phoso ka hore
na ke mang? Na
Molimo o ile oa
hloleha?



Che! Molimo ha oa ka oa hloleha. Jesu o ne a sa etsa phoso. Kamehla Jesu o ne a tseba hore o tla bolaoa ke batho ba khopo. Le ha Jesu e ne e sa le lesea, monna ea tsofetseng ea bitsoang Simone o ne a boletse Maria hore mahlomola a larile ka pele.

3

Matsatsi a 'maloa pele Jesu a bolaoa, mosali e mong o ile a tla a tlotsa Jesu ka setlolo se nang le setlolo maotong. "O ile a ba senya chelete," barutuoa ba tletleba. "O senya chelete," barutuwa ba tletleba. Jesu o itse: "O entse mosebetsi o motle. "O entse joalo ka lepato la ka." A mantsoe a makatsang hakaakang!



4

Kamora sena, Judase, e mong oa barutuoa ba Jesu ba leshome le metso e mmedi, o ile a lumela ho nehelana ka Jesu ho baprista ba baholo ka likotoana tse 30 tsa silevera.



5

Moketeng oa Paseka ea Sejuda, Jesu o ile a ja le barutuoa ba Hae ba ho qetela. O ba boletse lintho tse ntle ka Molimo le ka litšepiso tsa hae ho ba mo ratang. Eaba Jesu o ba fa bohobe le senoelo hore ba li arolelane. Sena e ne e le ho ba hopotsa hore mmele oa Jesu le mali a hae li neiloe ho tliša tšoarelo ea libe.



6

Eaba Jesu o bolella metsoalle ea hae hore o tla ekoa, mme ba tla baleha. Peter a tiisa: "Nke ke ka baleha." Peter a tiisa: "Nke ke ka baleha." Jesu o ile a re: "Pele mokoko o lla, o tla be o ntatotse hararo.



7

Hamorao bosiuung boo, Jesu o ile a ea rapela Serapeng sa Gethesemane. Barutwa ba ba neng ba na le ena ba robala. "O Ntate," Jesu o ile a rapela, "... A senoelo sena se fete ho nna. Leha ho le joalo, eseng ka thato ea ka, empa ka thato ea Hao."



8

Ka tšohanyetso letshwelehadi le ile la kena ka serapeng, le etelletsoe pele ke Judase. Jesu ha a ka a hana, empa Petrose o ile a khaola tsebe ea monna. Ka khutso, Jesu o ile a ama tsebe ea monna eo mme a mo folisa. Jesu o ne a tseba hore ho ts'oaroa ha hae e ne e le karolo ea thato ea Molimo.



9

Letshwelehadi le ile la isa Jesu ntlong ea moprista ea phahameng. Moo, baetapele ba Bajude ba itse Jesu o lokela ho shwa. Haufi, Petrose o ile a ema pela mollo oa bahlanka mme a shebella.




10

Ka makhetlo a mararo batho ba shebile Petrose ba re, "O ne ona le Jesu!" Ka makhetlo a mararo Petrose o ile a e hana, feela joalokaha Jesu a boletse. Petrose o bile a rohaka le ho hlapanya.



11

COCK-A-DOODLE-DOO




Joale, mokoko oa Ila. E ne ekare ke lentsoe la Molimo ho Petrose. Ha a hopola mantsoe a Jesu, Petrose o ile a Ila habohlako.

12

Judase le eena o

ile a soaba. O ne a tseba hore Jesu ha a na molato oa sebe kapa tlolo ea molao. Judase o ile a khutlisa likotoana tse 30 tsa silevera, empa baprista ba hana. Judase o ile a lahlela chelete eo fatše, a tsoa - a ya iphenetha.




13

Baprista ba tlisa Jesu pele ho Pilato, mmusi wa Moroma. Pilato a re, "Ha ke fumane molato ho Monna enoa." Empa letšoele la lula le hooa, "Mo khokhothele!"



14


Kamora nako Pilato a inehela, mme a ahlola Jesu ho shwa sefapanong. Masole a ile a otlala Jesu, ba mo tšoela ka mathe sefahlehong, mme ba mo shapa. Ba entse moqhaka o mobe oa meutloa e melelele, ba o hatella hloohong. Eaba ba Mo khokhothela sefapanong sa lehong hore a shoe.



15

Kamehla Jesu o ne a tseba hore O tla shoa ka tsela e joalo. Hape o ne a tseba hore lefu la hae le tla tliša tšoarelo ho baetsalibe ba mo tšepileng.

Linokoane tse peli li ile tsa khokhotheloa thupeng haufi le Jesu. E mong o ile a lumela ho Jesu - mme a ea Paradeiseng. E mong a se ye.



16

Kamora lihora tse ngata tsa mahlomola, Jesu o itse, "Ho felile," mme a shoa. Mosebetsi oa hae o phethetsoe. Metsoalle e ile ea mo pata ka lebitleng.



17

Eaba masole a Roma a tiisa le lebitla. Joale ha ho motho ea ka kenang ka pa a tsoa.



18

Haeba sena e ne e le getello ea pale, e ka ba ho bohloko joang. Empa Molimo o entse ho hong ho hlolang. Jesu ha a ka a lula a shoele!




19

Hoseng ha letsatsi la pele la beke, ba bang ba barutuo ba Jesu ba ile ba fumana le joe le tloisitsoe lebitleng. Ha ba sheba ka hare, Jesu o ne a se a le sieo.



20

Mosali e mong o ile a sala, a lla pela lebitla. Jesu o itlhalisitse ho eena! O ile a khutlela hae a thabile ho ea bolella barutuo ba bang. "JESU OA PHELA!"



21

Haufinyane Jesu o ile a tla ho barutuwa, mme a ba bonts'a matsoho a hae. E ne e le 'nete. JESU O NE A PHELA! O ile a tšoarella Petrose ka ho mo latola, mme a bolella barutuo ba hae hore ba bolelle e mong le e mong ka Eena. Eaba O khutlela leholimong moo A neng A tsoa teng.

22

Paseka ea Pele

Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibe, e fumaneha ho

Mattheu 26-28, Luka 22-24,
Johanne 13-21

"Ho kenella ha mantsoe a Hao ho fana ka leseli."
Pesaleme ea 119:130

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a reng ke sebe. Kotlo ea sebe ke lefu.

Molimo o re rata haholo O rometse Mora oa hae, Jesu, ho shoa sefapanong le ho lefa kotlo ea rona. Jesu o phetse a phela leholimong hape! Joale Molimo a ka tšoarella libe tsa rona.

Haeba u batla ho sokoloha libeng tsa hao, bua sena ho Molimo: Molimo ea ratehang, kea kholoa Jesu o ile a nthapela, 'me joale oa phela hape. Ka kopo, kena bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe, ke tle ke be le bophelo bo bocha hona joale, 'me ke be le uena ka ho sa feleng. Nthuse ho u phelela U le ngoana oa Hao. Amen. Johanne 3:16

Bala Bibe 'me u bue le Molimo letsatsi le leng le le leng!